

CRNA GORA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti
i slobodan pristup informacijama
39 Broj: UPI - 007/19-2949/4
Podgorica, 25.06.2019.godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, broj: 44/12 i 30/17) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) rješavajući zahtjev za pristup informacijama Romske organizacije mladih donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se pristup informaciji u posjedu Ministarstva unutrašnjih poslova - informacija o Romima i Egipćanima.
2. Odobrenje iz tačke 1 dispozitiva, izvršiće se na način dostavljanjem kopije informacije.

OBRAZLOŽENJE

Romska organizacija mladih je podnijela zahtjev za pristup informaciji - informacija o Romima i Egipćanima, 19.06.2019. godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je nadležan organ shodno važećim zakonima, te se tražene informacije nalaze u posjedu ovog organa.

Razmatrajući zahtjev Romske organizacije mladih, organ je zaključio da je zahtjev opravdan, te da se istom treba udovoljiti.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u roku od 15 dana, od dana prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom organu ili šalje putem pošte.

Rješenje je oslobođeno plaćanja takse, shodno članu 33 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, broj: 44/12).

**Ovlašćeni službenik za
vođenje postupka
Vladimir Gogić**

V. Gogić



Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Adresa: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 22,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 241 590
fax: +382 20 246 779
www.mup.gov.me

Direktorat za građanska stanja i lične isprave

04Br: UPI-007/19-2949/3

20. jun 2019. godine

**Za: ODELJENJE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I SLOBODAN PRISTUP
INFORMACIJAMA
G-đi, Zori Čizmcvić**

Veza: Vaš akt 39 broj: UPI-007/19-2949/2 od 19. juna 2019. godine

Predmet: Dostava informacija

Poštovana,

Povodom Vašeg dopisa, broj i datum iz veze, a koji se odnosi na socijalnu inkluziju Roma i Egipćana, Direktorat za građanska stanja i lične isprave, prije svega ističe da ovo Ministarstvo ne vodi evidencije o etničkoj i nacionalnoj pripadnosti lica, već po pravnom osnovu po kojem se odobrava određena vrsta boravka.

S tim u vezi, ističemo da je trajno rješavanje pravnog statusa interno raseljenih lica sa Kosova, među kojima spada i ova populacija (Romi i Egipćani), omogućeno priznavanjem prava na stalno nastanjenje ili privremeni boravak, kroz donošenje Zakona o dopunama Zakona o strancima, koji je stupio na snagu 7. novembra 2009. Godine.

Podsjećanja radi, rok za podnošenje zahtjeva za regulisanje statusa, propisan ovim zakonom, bio je dvije godine, tj. do 7. novembra 2011. godine. Nakon toga, rok za podnošenje zahtjeva za regulisanje statusa ovih lica je produžavan, tako da je donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o strancima („Službeni list CG“, broj 61/13), krajnji rok u kojem interno raseljena lica sa Kosova mogu podnositi zahtjev za odobravanje stalnog nastanjenja i privremenog boravka do tri godine, produžen je do 31.12.2014. godine.

Visina administrativnih taksi koja se plaćala u postupku dobijanja stalnog nastanjenja upravo zbog ove kategorije lica bila je smanjena i iznosila je:

- odobravanje stalnog nastanjenja – 10 eura
- odobravanje privremenog boravka – 10 eura
- izdavanje lične karte za stranca – 10 eura
- izdavanje lične radne dozvole – 10 eura

Iznos ovih taksi je ranije bio daleko veći, tako da je Crna Gora **dala svoj puni doprinos olakšanju, odnosno smanjenju materijalnih troškova za raseljena i interno raseljena lica koja borave u Crnoj Gori**, kako bi regulisali status stranca sa stalnim nastanjenjem.

Važno je istaći da se ovim licima u postupku po rješavanju zahtjeva nije tražio dokaz o

da to lice ima status stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori, a državljanstvo države porijekla.

Interno raseljenim licima, dobijanjem statusa stranca sa stalnim nastanjenjem, omogućava se integracija u crnogorsko društvo i ostvarivanje prava na rad i zapošljavanje, obrazovanje, stručno usavršavanje, priznavanje diploma i sertifikata, socijalnu pomoć, zdravstveno i penzijsko osiguranje, poreske olakšice, pristup tržištu rada i usluga, slobodu udruživanja, povezivanja i članstva u organizacijama koje zastupaju interese radnika ili poslodavaca.

U periodu od 07.11.2009. godine (datum stupanja na snagu Zakona o dopunama Zakona o strancima), zaključno sa 01.06.2019. godine, interno raseljena lica su podnijela ukupno 8.570 zahtjeva **za odobravanje stalnog nastanjenja**. Od ovog broja riješeno je 8.497 zahtjeva, dok je po 73 zahtjeva postupak u toku. Od 8.497 riješenih predmeta, **za 7.336 lica zahtjev je usvojen i odobren im je stalni boravak**, 243 zahtjeva je odbijeno, dok je 918 predmeta odbačeno/obustavljeno (u pitanju su dupli ili nepotpuni zahtjevi).

Takođe, u ovo periodu interno raseljena lica su podnijela ukupno 1.542 zahtjeva za odobravanje **privremenog boravka do tri godine**. Od ovog broja, riješeno je 1.431 zahtjeva, dok je po 111 zahtjeva postupak u toku. Od 1.431 riješenih predmeta, **za 444 lica zahtjev je usvojen** i odobren im je privremeni boravak, 17 zahtjeva su odbijena, dok je 970 predmeta odbačeno/obustavljeno (u pitanju su dupli ili nepotpuni zahtjevi).

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) Predstavništvo u Crnoj Gori, potpisali su 06. III 2014. godine **Memorandum o saradnji i utvrdili set mjera koje treba preduzeti kako bi se pružila pomoć RL i IRL**, koji žive u Crnoj Gori da podnesu zahtjev za rješavanje svog statusa. Memorandumom je formiran i Operativni tim, koji je stalno pratio stanje i preduzimao odgovarajuće mjere. U prilogu vam dostavljamo kopiju ovog dokumenta.

U skladu sa ovim dokumentom, kombinovani mobilni biometrijski timovi MUP-a Crne Gore, MUP-a-Agencije za civilnu registraciju Kosova, UNHCR i NVO "Pravni centar" intezivno pružaju pravnu i praktičnu pomoć IRL sa Kosova koja borave u Crnoj Gori. Uz podršku UNHCR-a i OEBS-a, **organizovano je 20 posjeta mobilnog tima MUP-a Kosova Crnoj Gori**, tokom kojih je tretirano oko 1.350 lica.

Ovaj broj lica je podijeljen u tri kategorije, i to:

- završeni zahtjevi - lica kojima je uručena putna isprava Kosova – 1.160
- prestali slučajevi – lica koja su u radu – 70
- odloženi parkirani slučajevi – umrla i lica koja su odselila – 120

Napominjemo da su sve ove procedure za interno raseljena lica besplatne, budući da su nadležni organi Republike Kosovo sva dokumenta, izuzev pasoša, izdali bez naplate takse i drugih troškova, a troškovi izdavanja pasoša za sva lica su pokriveni od strane UNHCR-a.

Obradio:
Dragan Dašić
Mob: +382 67 112 195


Milanka Baković
GENERALNA DIREKTORICA
Milanka Baković



Vlada Crne Gore
Ministarstvo unutrašnjih poslova



Vlada Crne Gore
Ministarstvo rada i socijalnog staranja



UNHCR
The UN
Refugee Agency

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice
(UNHCR)

MEMORANDUM O SARADNJI

između

Ministarstva unutrašnjih poslova,
Ministarstva rada i socijalnog staranja

i

Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR)

(u daljem tekstu: Strane potpisnice)

Imajući u vidu:

implementaciju Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica sa posebnim osvrtom na oblast Konik,

činjenicu da jedan broj raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova još uvijek nije podnio zahtjev za regulisanje pravnog statusa u Crnoj Gori,

činjenicu da, u skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o strancima („Sl. list CG“, broj 61/2013), konačan rok za podnošenje zahtjeva za regulisanje statusa raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori ističe 31. decembra 2014. godine.

Strane potpisnice su se saglasile o sljedećem:

Predmet Memoranduma

Član 1

Strane potpisnice su saglasne da, u cilju konačnog rješavanja pravnog statusa raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, zajednički koordiniraju i sprovedu operativne mjere i aktivnosti, a koje se tiču sljedećeg:

1. Utvrđivanje tačnog broja raseljenih i interno raseljenih lica koja nijesu podnijela zahtjev za regulisanje statusa, kroz upoređivanje dostupnih baza podataka kojima raspolažu Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava za zbrinjavanje izbjeglica i terenskih informacija kojima raspolaže Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice;
2. Sačinjavanje spiska lica koja još uvijek nijesu podnijela zahtjev za regulisanje statusa, sa adresama na kojima borave, na osnovu čega će se izvršiti obilazak ovih lica, kako bi se ista upoznala sa pravom podnošenja zahtjeva za regulisanje statusa i zakonskim posljedicama koje će nastupiti ukoliko to ne učine, kao i evidentirali problemi koji onemogućavaju ova lica da podnesu zahtjeve;
3. Raseljenim i interno raseljenim licima učiniti dostupnim sve informacije o uslovima i načinu podnošenja zahtjeva za regulisanje statusa, kao i potrebnoj dokumentaciji i to: putem medija, dvojezičnih brošura, sastanaka i pojedinačnih obilazaka na terenu;
4. Praćenje trenda podnošenja zahtjeva za regulisanje statusa, prikupljanje podataka o raseljenim i interno raseljenim licima sa konkretnim preprekama za kompletiranje zahtjeva, kako bi im se pojedinačno mogla pružiti pomoć kod nadležnih organa u Crnoj Gori i zemlji porijekla.
5. Analiziranje informacija i preduzimanje odgovarajućih mjera za rješavanje uočenih prepreka kao što su: sastanci i kontakti sa nadležnim organima zemlje porijekla, organizacija i efikasnost organizovanih putovanja za pribavljanje dokumenata u zemljama porijekla;
6. Redovno izmještanje...

Koordinacionom odboru za praćenje implementacije sprovođenja Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica sa posebnim osvrtom na oblast Konik;

7. Strane potpisnice će preduzeti sve napore da nađu rješenja za sve identifikovane probleme, prethodno navedene;
8. Obezbjedenje odgovarajućeg prostora za rad službenika sa mobilnom biometrijskom stanicom, radi zaprimanja zahtjeva u naseljima gdje su ova lica uglavnom smještena ili posebnog šaltera u organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje je to tehnički moguće;
9. Iniciranje i preduzimanje zajedničkog nastupa prema državnim organima zemalja porijekla u cilju obezbjeđenja jače koordinirane saradnje po pitanju angažovanja njihovih kadrovskih i tehničkih kapaciteta i resursa, a sve u cilju obezbjeđenja neophodne dokumentacije za regulisanje statusa interno raseljenih lica u Crnoj Gori.

Realizacija Memoranduma

Član 2

U cilju realizacije mjera i aktivnosti iz člana 1 ovog Memoranduma, Strane potpisnice delegiraju odgovorne osobe u Operativni tim, u sastavu:

1. Abid Crnovršanin, generalni direktor Direktorata za upravno unutrašnje poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova, predsjednik;
2. Goran Kušević, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, član;
3. Željko Šofranac, direktor Uprave za zbjeljavanje izbjeglica, član;
4. Abulah Abdić, načelnik Direkcije za strance, migracije i readmisiju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, član;
5. Remzija Ademović, načelnica Direkcije za lične isprave i prebivalište u Ministarstvu unutrašnjih poslova, član;
6. Aleksandar Čađenović, službenik za zaštitu u Visokom komesarijatu Ujedinjenih nacija za izbjeglice, član;
7. Slobodan Raščanin, viši saradnik za zaštitu u Visokom komesarijatu Ujedinjenih nacija za izbjeglice, član.

Obezbjedivanje dodatnih finansijskih, kadrovskih i budžetskih resursa

Član 3

Strane potpisnice će, za potrebe realizacije konkretnih mjera i aktivnosti na terenu, obezbijediti, ako je to neophodno, dodatne finansijske, kadrovske i tehničke resurse.

Završne odredbe

Član 4

Memorandum stupa na snagu danom postpisivanja i važiće do 31. decembra 2014. godine.

Memorandum može biti izmijenjen i dopunjen samo uz pisanu saglasnost Strana potpisnica.

Svaka od Strana potpisnica može raskinuti Memorandum uz prethodno pisano obavještenje ostalim Stranama potpisnicama i uz otkazni rok od trideset dana.

Ovaj Memorandum je sačinjen u tri originalna primjerka, svaki na crnogorskom i engleskom jeziku, pri čemu se svaki od tekstova smatra jednako vjerodostojnim.

U slučaju razlika u tumačenju ovog Memoranduma, mjerodavna je verzija na engleskom jeziku.

Sačinjeno u Podgorici, dana 6. marta 2017

Za Ministarstvo unutrašnjih poslova

MINISTAR
mr Raško Konjević

Za Ministarstvo rada i
socijalnog staranja

MINISTAR
mr Predrag Bošković

Za Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice
(UNHCR)

PREDSTAVNIK
Indumathi Mohandas

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore,
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore i
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR),

imajući u vidu rezultate ostvarene zajedničkim mjerama i aktivnostima preduzetim u 2014. godini
primjenom Memoranduma o saradnji od 06.03.2014. godine, kao i potrebu nastavka pružanja pomoći i
podrške raseljenim i interno raseljenim licima, koja su do 31.12.2014. godine podnijela zahtjev
Ministarstvu unutrašnjih poslova radi regulisanja pravnog statusa u Crnoj Gori, a u skladu sa članom 4
stav 2 saglasni su sa sljedećim

IZMJENAMA I DOPUNAMA MEMORANDUMA O SARADNJI

Član 1

U članu 2 poslije tačke 7 dodaje se tačka 8 i glasi „Branislav Perović, samostalni savjetnik u Direktoratu
za upravne unutrašnje poslove Ministarstva unutrašnjih poslova, sekretar“

Član 2

U članu 4 član 1 riječi „do 31. decembra 2014. godine“ zamjenjuju se riječima „do 31.12.2015. godine“

Sačinjeno u Podgorici 16.02. 2015. godine.

Za Ministarstvo unutrašnjih poslova

MINISTAR,
Mr Raško Konjević

Za Ministarstvo rada i soc. staranja

MINISTAR,
mr Predrag Bošković

Za Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR)

PREDSTAVNIK



Vlada Crne Gore
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Br. 01-050/16-240/6
18.04.2016



Vlada Crne Gore
Ministarstvo rada i socijalnog staranja
BR. 56-406/16-1
12-04-2016



UNHCR
The UN
Refugee Agency

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice
(UNHCR)

U svjetlu rezultata ostvarenih kroz zajedničke mjere i aktivnosti preduzete na osnovu Memoranduma o razumjevanju, potpisanog 6. marta 2014. godine, kao i potrebe da se nastavi pružanje pomoći i podrške raseljenim i interno raseljenim licima koja su Ministarstvu unutrašnjih poslova podnijela zahtjev za status stranca do 31. decembra 2014. godine, u skladu sa članom 4, stav 2 Memoranduma, Strane potpisnice su se dogovorile o sljedećem

AMANDMANU NA MEMORANDUM O RAZUMJEVANJU

Član 1

U članu 4, stav 1, riječi "i važiće do 31. decembra 2015. godine" će se obrisati, tako da stav završava nakon riječi "potpisivanja".

Član 2

Amandman na Memorandum je sačinjen u tri originalne kopije, na crnogorskom i engleskom jeziku, od kojih će se svaka kopija smatrati jednakom važećom.

U Podgorici, dana _____ 2016. godine